

$\frac{1}{14}$
 $\frac{1}{13}$

16

Intirho ya Kuvatla Neyakuluka.

(geen. tekemipe)

1. Ndyelo wuvatlisiwa leswi

Kusungula kutsema ntsanda hi síhloka pandza hileśi karhi Phapha síphemu síendla sírhe ndzevutani (khale a va nga ti vi kupima) Kutani kovotla hi mbatlo e ndzeni ka ndxelo kambe hala kungatava ndza ku kufanele ku pfimba

Loko u hetile ku ko vo tla senda hi nsendo ndza ku ngenisa ngwengo ku hala loko yiherile kuhala ngenisa ti nhi ti hambana síkarhi ka ~~xxx~~ ndzeni ka ndyelo ku sivela leswa ku ndyelo yi nga photomeli (hikuva ntsanda a wu tsakama) Senda handle ku sasekisa endla síkhaviso hi ku endla mukomo wa ndyela hi ku kenya hile ku suhi na mahelelo ya wona loko sendye lo yi o. Mile susa tinli leti a ti ~~xxx~~ vambile ndzeni kutaniwuherile

2. Ndyelo wanyama (ngcombo kumbe mpakunuxo)

Wuvatliwa kufana kambe wunga endli sírhendzevuti ~~whifxxx~~ ~~kambexwhngxend~~ wufanele ku lehela tlhelo na tlhelo wu vekiwa na swikhomo swimbirhi hautsi kawona veka milenge yo tshama hayona milenge yifanele kuhumelela e ku vatleni ntsanda wufanele ku va wu tsindziyele uta swi kota ku va tla milenge yi karhi yisala yifanele ku va mune wayona loko ndyelo wu herile wa kha visiwa handle ka wona hi kuhisa ma vala hi mbatlo

Mucamelo

3. Wuvatliwa hi nsinya wa sílutsi nawa nkombeqwa phapha ntsandza kufana na sítina kovotla hala na hala

Kutani bośetala ma va ngwa laya yanga ta sala wonge itinhi

tinga rhwala mucamelo swi endle hi šimbatlwana lešiši ntsongo loko u bošile tirhisa sendo ku sasekisa seinene ndza ku khavisa hi mba tlo lenyo šiweke ndzilweni hisa ma tlhelo ya mucamelo le ku tshama ka nhloko na le hansi ka mucamelo

Unga khavisa hi seifaniso swotala loko uswi rhandza e ka ti nhi le tivone ka ka ungaendla munhu kumbe homu kumbe tšhela, kambe šifaniso šifanele ku yimele šikarhi širhwala mucamelo

4. ku vatla mukhafu wuvatliwa hi ntsandzanyana wašilutsi na mirhi yinwana lêya ntima
Kovotla hile ndzaku (tsha kweni) kwala ku nga endla ntima e ka šifaniso lešiši kufanele kenta swinene ku ya fika kusuhi ne rikolo ra kuya nonweni kutani boša hile nonweni hiri sungu nu laha ku vonekaka šipfalo

Ngenisa šigwengana kutumba swinene ma tlhelo hi kwawu loko wuhetile ku kutumba endla šipfalo šaku siva fa ha ndzawini le yi uuga kovo tla hiyona hlanganisa swinene kunga voneki ndza ku kenya mahlanga ya ku khavisa

5. Vatla hi ntsandza lowu o lovaha šifati nkanyi nkha hlwani nawona nke nge wavatla hambu wunonoha tsema ntsandza ndzi ku kuringa na 18 inches kutani kovotla hi mbatlo ku sungula ringanisa siyelo ša la ha ndze ni ka thunga hi kuteka rihla nga tsema riringana na širhendevuti ša ntsandza tlhomarisungu nu hile šikarhi ka rihlanga katsa na ntsandza tlhomelae šikarhi kutani rhe ndzelekisa rihlanga uri ha kisile hi kala kumbe kala ravalungu rakutsala (pencil) kutani swita endla širhe. Ndzevutani šoringana swinene loko ku herile mintirho hi kwayo kunghena gwengo ndzaku ku vatliwa mirhi wa thunga kufanele ku sala šiphambati lešingata endla šikhomo

615.

6. Gombe ri vatliwa himurhi wa nkanyi kumbe sífati ndzivata
 nkanhlwani ne mirhi yinwana le'y'o lovaka
 Sungula ku kovotla e ndzeni karona hiswиковotfo ne mbatlo le'yi-
 ntsongo loko ku entile tirhisa gwengo u kutumba e ndzeni swinene
 ke'ndla wo nge imbita ku kula hansí ~~mm~~ kuhlóngha he hla seloko
 kuherile vatla mmeiriwa pona siya síkhomo e

tlhelo síkhomo síbošíwa hi mbatlo le'yi ntsa nana ngopfu
 Loko ntirho wa ku vatla mmirhi wuherile ne wa síkhomo se nda
 mmirhi hi sendo leyo ka riha sasekisa swinene hiyona la ha
 sítshanweni sa rona kovotla nyana swintsanana kuendlela sítshamo
 leswaku síendla síkhato loko u rha ndza ku endla mavala unga
 khavisa hi ku vavela hi mbatlo le'yi ošíweke ndzi lweni

7.

7. Vatla hi murhi lowunga tshovekiki watinyama tobahana ngo-
 pfuntshoforhi loko ~~m~~ u hetile ku vatla tsondzela vurha hi ti
 ngoti ta símuphyani kumbe sírho mbe-rhombe o sa ndzi lweni loko
 rirupfile khotsa hi ku ko nga hiri ~~axa~~ dzha susa tingoti loko ri
 horile

8

Ku vatla nkombe wuvatliwa hi mirhi ya nkombe gwa, nkanhlwani,
 síhlangwa, sídumbula hofu, nkwaka na sítuku

615.

K24/10

A

Tsema ntsandza upandza hi le šikarhi e mbilwini ya murhi Phapha ri endla ri khensu pe tsa laha kunga laha kunga ta sungula šiphepherhele ša nkombe u petsa hi ku va tla swi endliwa hi mbatlo ndzaku sendza hi nsendzo na mu kwana hala kusasekisa swinene loko ulava ku khavisa e ndlahala makumu ka nkombe

9. Ndhekowa ku vatliwa

Vatla kufana na dukuza kambe u nga endle ri x kolo

Ko x votla laha kungata endla vundzeni bya ndheko ko votla hi ~~šimx~~ šimbatlwana kukala ku enta Ndza ku tirhisa gwengo ku kutu mba vu ndzeni bya ndhe ko loko swi herile e ndla masombhe-sombhe ku fana na ku lu ka ngoti yo lu ka hi ti nharhu boša na ko hayeka hi kona sa sekisa hi mukwana lo mu ~~mx~~ ka ma sombhe-sombhe

10.

Rivatliwa hi murhi wa šilutsi na mu tihwari na šinyiyani Mirhileyi yakumeka a tikweni ra Transvaal Zoutpansberg tiva leswa ku mutihwari ahiwona lowu vuriwaka a bukwini ya Bibile

Tsema murhi wuri wu kulu ndzivula ntsandza kutani phapha u siya ka nhloko e ndla širhevutani hi mba tlo ndzaku hetisela himu kwana kumbe nsendzo loko u hetile hala himu kwana

Nhonga leyi hlangani siwaka ne rhambu kumbe rimhondzo Vatla nhonga yi e ndla mpu mbulu unga e ndli šigiya vatla rimho ndzo tlhelo o ša rimhondzo kumbe kuri sweka (riendli wa hile hehla karona) loko ulava ku petse unga petsa rahahisa riendla nkho bi kutani loko rihorile vatla ri saseka boša ntšele ka rimho ndzo

11. laha ungata boša hikona ufanele kuringanisa swinene laha kungata hlangana rimhondzo na nhonga nhonga yona kenya kunene u siya rinhinyana le'ri nga ta tlhomiwa eka ri mhondzo leswaku swi

hlangana nale hansi ka nhonga kutlhomiswa ri mhondzo

Nhonga yarimondzo ntsena

12. Tsemelela timondzo le he hla ka tona la ha ku nga hava mudjono Vatla tiringana swinene muyelo wa tona sweka wu o lola tiyima swinene kenya tlhelo rinwe kunwa na boša mbhovo rinwana ne rinwana e ndlisa sweswo loko se u hlanganisa ku fumeta ha rinwe rinwe i ka rhi u lha nga nisa Kufumeta hi ku nyawusa e makaleni loko ri nya wukile swinene loko u khoma rifanele kuhisa seloko wa ha ku hlanganisa Peta matini yo titimela rinwana ne rinwana e ndlisa sweswo kuendlela kuri ri hlangana swinene loko kuherile ntirho waku hlanganisa vatla hi kwayo ku kondza yiva nhonga ndza ku ka swona hala hi mukwana

hiyona nhonga ya rimho ndzo tsena

Kuvatlanke ntani ya ntsanda

Vatla ntsanda wu e ndla magomo-gomo ya mune (4 corners)
(titlulela papilweni rale mahle ni)

13. Kovotla síkarhi ka ntsanda tindlela ta mune ku sukela kuheleni kuyafika ma kunwini ya ntsanda Kufanele ke nta laha kunga kovotliwa kusala kuvoneka ti ndlela ta mi nhlana hiyona yinga ta e ndla ti nkentani Kutani Bemelela Minhlana kuyafika laha u nga kovo tla kufika kona

bošetela laha hi símba tlwana le'sí ntsongo hikwokokwalahoko fana na kwalaho kunga komba nseve Ndza ku ka swona ku vone ka leswaku nkentani ya sungula ku lungha loko yi herile ku bošetele

615.

K24/10

6

~~tšhany~~ tšhaputela yi ha kana loko yi hake ne vatla hi mu kwa na
kusa seki sa

14.

Funeko

Kuluka funeko Pandzelela milala yiendla yitsanana kutani
loko u hetile boha himi mbirhi mbirhi loko uhetile sungula kuluka
Pininga wu nwana e ku wu nwana ndzi vula nala wunwana wu ya
šimatsini wunwani a šineneni loko ku a na mile ku ringana funeku
leyi uyilavaka ndzingaku 48 inches (kambe wu endla mpimo wunwana
newu nwana) kutani tshika kupininga hlanganisa wa sungula masoko
kutani teka rinwe lerihumaka rivini rinwana u katsa nerinwana le
ri humakuvo karinwana (pfalula papilweni rale mahlweni)

15. ti biwa hiti ~~mxxk~~ mbirhi mbirhi ufanela kuvona swinene leswaku
a wutekanga ka mana wunwe ndzivula le'tinga huma fundwmini rinwe
le ku su nguleni loko u randza ku khavisa sweku yinwani milala
himahanti ya nyiyi kumbe nkanyi kumbe tšhotšhela mandleni sweka
swinene loko seivupfile uta vona hiku tshwuka seloko uluka utapfa
unghenisa leyo tshwuka ndzivula loko wa ha sungula kupininga loko
yilehile kuringana laha u lava ka ~~kw~~ kona vekela rihlamalala raku
dlayilela petse la ri hlamalala endzeni ka nala wunwana ne wu
nwaná tlherisela nala hansi wuhwani ne wu ~~mwami~~ nwana yi kondza
yihela le ma sungu lweni ya ~~fx~~ funeko runga hi milala mi mbirhi
Ku hlanganisaleswi unga luka ku sala nte ve loko u hetile ku
hlanganisa hi kurunga pinyulusa switsápila swi tumbela ndzeni

Kafuneko luka ntshambyanana hi tingoti ta nala lowu kha
ndliweke kumbe ta šimuwu hito na u nga ta endla ngoti yi pfala fune
hayona ku tani yita rhungeleliwa ka mana wa kona (funeko yale han-
si)

16.

Nhluntu wamilala

Wulukiwa kufana na funeko kambe wu ha mbene nyana hambi ma
so ko a fana nhlutu wona wulehila swinene loko sewulehile wulalirise

615.

K24) 10

7

hi kupfa wu tlha Ndleka milala he nhla ka u nwana nala
swiyisa sweswo ndza ku wutaya wulala loko wufikile makumu u vona
leswaku milala se yiya kuheleni luka i milala yaleyi u lukaka
hiyona nhlutu wuyie ndla wonge i ngoti yakuluka hitinharhu kumbe
timbirhi loko u hetile ku luka boha fundzu kutani ufanele ku-
pinyulusa hileswa ku loko u sungule ku endla ngoti awu pinyulusile
nhluntu kuta nitlhela u pinyulusa kambe

17.

Nhluntu watingoti

Lukatela tingoti titala ngopfu ta nhlanhle kumbe mavungwany
tifanele ku hlongha leswaku ~~ti~~ tita saseka tifanele kuringana
kule ha ka tona kutani boha mafundzu hinkwato tingoti matlhelo
hinkwawo se swula tingoti hi ntswebani kumbe sírhombe-rhombe kumbe
ta símuwu kumbe nthá dzwa swula tihlongha swinene wonge tigsda
ta rhiya tinhwarhi kumbe timhangela endla swohulela ha sóna hiri
hlamalala kumbe rimi ntsu ra ndhenghe khandla ndzawunyana yo
ringana kuleha ka sandla kumbe 5 inches.
Kutani swula ngotanyana loko wahakusungula endla mahari mambirhi
tlhela uhlanganisa kuteni hirona ungata rhungu hi rona uhulele-
ngoti

18.

Sanguramilala kumbe ntšindzu

Kusungula ka rona kufana na kuluka ka rihlelo unga bohi
mafundzu kufana na funeke loko u sungula u nga sungula yi lehile
hala ka switša pile w'endlela kuta koma yo dlayilela ha yona loko
utava u hetile ku luka le'yisalaka yifanele kuringana kulekaka

19. rintiho.

Lokoyiri mi ntsindzo ufanele kutlhaviketwa ku kondza swi
 a nama kuringana sango kupininga ka swona banahi mbirhi-mbirhi
 u karhi u tshi ka ha yinwe yinwe loko w'endla masoko unga fika
 šikarhi uba tinharhu-nharhu kambe lomu ti suka ka kona tifanele
 tihambene ufanele ku sweka yinwana milala kumbe mi ntšindzo hi
 ma ha nti ya nyiyi nkanyi kumbe tšhotšhela ma ndleni loko u hetile
 kuluka vekela ti hlamalala ku ha tona petsela e ndzeni ri
 dlayilela
 x* hlamalala tlheri sela nala hi laha wungata ha kona swifanele
 kuvoyama ma soko yakoma hikuva wunwana nawunwana wu nghena ka
 wu nwana loko u hetile tsemelela switšapila le'swi sala ka
 swivoneka

20.

Kuvatla ngoma yivatliwa hi ntsanda waku olova ~~XXXXXXXX~~
 muvhuvu nkuhlu na muvatla-ngoma vatlakufana na thunga kambe swi-
 hambana nyana kuntsongo hi kuva ngoma vilehilengopfu ufanela ku
 kovotla swinene nkenta u bošahile tshakweni kufanele ku sala
 swikhomo loko u hetile ku vatla handle kenya-kenya ku khavisa loko
 swiherile bošetela timbhovo leti unga ta bela timhingu ta ku
 vamba dzovo ku siva nomo wa ngoma dzovo rifanele ku petiwa matini
 leswaku rita vambe ka timhingu vatla tandhenghe na ta šitselala

21.

Musi wa šitsonga

Vatla wu lehile swinene endla vamba kusuhi na du kuza ra kona u
 tlhela u kenya-kenya e he hla ka vamba

Mevatleleya kona swafana ne ku vatla ka dukuza swi ha mba
na hi ku endla ~~nx~~ nhloko ya tshala Phapha tinyama le'toba sa
ku sala to tswuka mirhileyi va tlakemisi nsa natsi, ~~knnyxxxxxxxx~~
nkaya na sinyiyana Ne mirhi yinwa ni kunonoha

22.

Tshuri rivatliwa hi murhi wa nkanyi, mondzo, mpfunguru,
nkenge na mbulwa sungula hi ku ~~t~~ kovotla hi mbatlo loko ku herile
nghenisa gwengo loko u hetile sungula ku phapha ha ndle ufanele
ku endla ri ~~t~~ kolo nyana unga endli Ngopfu endla swi lava ku-
fana nyana na thunga. Ngopfu tshuri kula veka vamba e si karhi
karona ku endlela kusa sekisa loko ulava ku khavisa kenya-kenya
ma hlanga e ~~x~~ vambeni leri unga ri endla

Vakhale a va vatla tshuri hi ndzilo ava hisa sinywa wa
mondzo va tshivelela va ka rhi va tlhotlha makala ku endlela le
swa ku unga nyeki wufamba loko wu wile vathela va tshivelela
~~ix~~ 23. kutse ma va kari va tlhotlha kufana nale ku sunguleni loko wu ~~ix~~
tshapu kile va sungula ntirho wo kovotla vundzeni bya tshuri ku
tirha wona ndzilo kambe vatshivelela va ~~x~~ karhi va kovotla hi
swigwagwa kumbe mi mbhanyi loko ~~ki~~ kuentile vaganele ku nghenisa
mihuto (ribye ra sabya)

Va ka ndzela lomo wonge ~~x~~ va kandza mavele kutani tshuri
rita huteka e ndzeni ri sa seka Se va ta hlantswa e matini risu
ke maribye ntirho lowu hi leswi nsimbhi a yi kala nkarhi wa lowo
ye ku endla ti mba tlo na ma-gwengo ne swi kovotlo hiawona leswi
vakhale va hi byelaka swona e ma vatlele ya tshuri

615.

K24/10

10

24.

Śintundwana

Tsema murhi lowu va nge i muluva na wona ntswirhirhi wa
luka

Pandzelela tinhi ta kona tienella mivamba hala himukwana e
ndla tiringana hi kwato loko titele sungula kupininga masokoya
kona mafana naya funeko loko wu hetile ku pininga k hikona u
ta sungula ku hlanga nisa tihambana hala nahala tiva leswaku
u sungule u luka maluva hi nga mbirhi-mbirhi a kari a ~~xxx~~ hambana
hambana loko u hetile luka Śintawana ku Nghenis hala Tsha-
kweni ku siva hi šona e ndla rhengwe hirinhi rifanele kuringa ne
Śirhe a ndze vutani ša śintundwana a mbe ša śintundwana hi

25.

śintawana Marhengwe imambithi rinwana ra śintawana rinwa na
ra śintundwana ri tshamahile ndzeni

Khomisa hi tingoti kutani śitshamisekile sungula ku koma hi ti
sidira (timintsita murhi wunwana hambí ta śimuphyani) Kumbe ~~mtti~~
milala kumbe mikhemago swikumeka ti kweni ra a Zoutpansberg
ufanela ku voya misa makomele ya kono kufana na leswi ngafanisiwa
la hansi Ndzaku luka śintawana ša śi pfalo Śilukiwa kufana na
rihlelo.

Rihlelo

Kulu kaka ~~rix~~ rihlelo loko u harile malu va ya ntswi rhirhi kumbe
ya Muluva afane le kuri ngana swinene loko a ringene sungula
kuluka kufana ne śifaniso le'si loko uhetile ku luka e ndlamarhe
ngwe ma mbirhi ri nwani a ndzeni rinwani a handle ~~maxx~~ koma hi
ti sidwa kumbe ~~ix~~ śimuphyani

26.

Sangu ra ku luka himavungu kumbe madjekedjeke

Bohelela madjeke-djeke k himanha rhu-nharhu loko atele
sungula kulu ka hittingoti le'ti swuliwe ke ta ntswe mbani kumbe
ta śimuwu, Śirhombe-rhombe na tha dzwa u vandza kanisa miluku

615. loko uhetile kuluka dlayilela hiku tsondzela fundzu le ma kumu
u tlhela u tlherisela ngoti laha yingata hi kona loko uhetile
sweswo koma e kuheleni ka sangu hi ku liko u landzi sa le ya ka
ma sungulu k hala ndzaku ka swona tsemelela switšapila u ringanisa
swinene

27.

Sangu ro tlhava hi hlahle

Šingoya kumbe ngocongathani na nhlanhle

Tsuvula nhlanhle kumbe šingoya a neka swi oma loko swi omile
tšho tšhotela switšotsórho kumbe switšapila swulati ngoti tolala
swinene u wu bohile Magaša Magaša lunghisa rihlamalala rota
hulela harona loko u ta tlava sangu ri endliwa hi mi tsu wa
ndhenghe ku mbe ri hlamalala ra longo ra milala (languta a nhlutwini watingoti) Kha ndla risungunu riendla vambanyana (languta switirho e papilweni rohetelela) lumela šikhomo hi ntsandza nyana woringana kukula kari khudzu ra nti ntiho. Šix Sungula kutlhava hawunwe wunwe nhlanhle netula kunene kudziwa hansi endla le swaku muva mba himuvamba loko risungunu ritele hulela ngotini hi rihlamalala † hlomula ri sungunuloko ngotim yinghenile tlhometela kambe swe swo swe swo kukondza sangurileha namba

28. hitimhingu timbirhi hala nahala sungula kambe ku tlhava ufanele ku vandza kanisa kuringana 2 inches kumbe $2\frac{1}{2}$ inches ku na ma ka ku hambana katingoti loko risungunu ritele hulela ngotini rihlamalala loko we ngeta kutlhava tlhandleka šikhomo e he hlaka non-gonoko (line) lowa ha kuhu mesaka kona risungunu leswo swi endleriwa kululamisa nongonoko leswaku wunga gombonyoko loko u hetile ku tlhava sangu swulangoti yileha ngopfu yi endla Šipombe (twine) kutani sungula ku Pheta hišipombe nkhwesa nhlahle wunwana ne wunwani ha wu nwe wunwe hala na hala ndza ku koswo na koma (kudlayilela) teka tinhlanhle tinharhu hala nahala tsondzelela kuringana kantlhanu kumbe ka Wtlhanu na kanwe tlherisela ringoti hi ri hlamalala ri tlhelela la'ri hume ke kona loko swiherile tsemelela tingoti ne switša pile swa nhlanhle

Kuluka ngula tsema mi nkhave yotala sungula uyifurhisa leswo ku yita kota kupe tseka loko uta Petsa vatla yihlo ntswa le swi tshinyeni swayona hlanganisa mi mbirhi mbirhi hile ~~switshinyeni~~ switshinyeni swayona hi kubohelala hitingoti teka mi khavi leyi mimbirhi leyi u nga hlanga nisa kufana na síhambano ufanele u swurile tingoti to tala ta hlahle hitona ungata nkhwesa hatona loko uri karhi we ndla miluku hima byanyi Ufanele kuendla godji usungulelakona loko sísungula ku anama tihomela minkhavi yi kondzayitala swinene humesa godjini

30. Pinyulusa ~~khaka~~ boha hiringoti laha masungu lweni risala rilehile hirona unguta Petsa harona mi nkhave loko u Petsile se ku sala ku nkhwesa u kondza uyafika e he hla la ha kungata e ndla nomowa ngula se tsemele la minkhavi le'yi sele ke switšapila endla hari ya ma bya nyi uvekela kwala nonweni koma hi tingoti ukatsa nomo wa ngula na ha ri

31. Mavito ya vanhu la'va tivaka kutirha hi kwa swo le'swi swi tsariweke la ha síbukwa nini leší Kunwe mi la ha va tsamaka kona (Swivongo ne mavito ya tindzuna ta vona)

2 Mimpakunuzu (ndyelo yanyama) tivatliwa hi va Mukhatali Tsawuke (Mabasa) va tsama Tshivhulani tsha mukovhi dist. Letaba

Vanwani i Frans Mahantši u tshama ka M'lamula Maluleke dist. Knobnosen Location Zoutpansberg

2 Mi ndyelo ya vuswa Sam Zava Ndhambi Matševele (Ndove) Utshama ka M'davula Zarhi Tsawuke (Mabasa) dist. Zoutpansberg Knobnosen Location

615.

K24/10

3 Mucamelo (Sikhigelo)
 Penyise Ndhambi (ufile khale) kusele vana Josias utshama ka
 M'davula Zarhi T'sawuke (Mabasa) dist. Zoutpansberg Knobnosen
 Location

32.

4 Mukhafu
 Risenga wa Mahori
 utshama ka Phaphazela Mutenda Zarhi T'sawuke dist. Zoutpans-
 berg Knobnosen Location

5 Mathunga
 Sam Zava Ndhambi Matsevele
 Utshama ka M'davula T'sawuke dist. Zoutpansberg Knobnosen
 Location

6 Wahari ye wa No. 5

7 " No. 5

8 " No.5

9 " No.5

10 " No.5

11 Phineas Hamule (ufile ku sele nwana Ben)
 Utshama Tshikombani Nzhelele dist. Zoutpansberg M'laboni
 Location

12 wahari yena wa No 11

33.

12-13 Nkentanani
 Mark Jonas Mhahlamhala Malungani utshama ka Nghala-lume
 sikovele T'sawuke Dist. Letaba
 u nwani hi Josias Penyise Ndhambi Matsevele utshama ka
 M'davula T'sawuke dist. Zoutpansberg Knobnosen location

14 Funeko
 Sam Zava Ndhambi u tshama ka M'davula dist. Zoutpansberg
 Knobnosen location

15 Nhluntu
 Weri wa No.4

615.

K24/10

14*

- 17 Khluntu watingoti. Ntšayintšayi Marhavule Bvibvinya
Šivambu utshama ka M'davula Tšawuke Zoutpansberg dist
Knobnosen location

- 18 Sangu ra Milala Magegani Makhuvele ufile anga navana va
switivaka a utshama ka M'davala Ztpbg. dist.

- 34. Kambe lavava nga kona vale kule hivona va ka Makuleke a
funwini wa Phutugezi Portugues le nambyeni waPhafuri

- 20 Ngoma
Wahari yena wa No.4

- 21-22-23 Matshuri ne misi
Šitlhava ngoma Huhlwani valoyi utshama ka M'lamula
maluleke dist. Ztpbg. Knobnosen location
vanwani hi wa No.12-13
vanwani hiva khale ka vutsonga swe swi vafile

- 24 Šintundwana Risimati Abel Hlomeni Maluleke utshama ka
M'tititi wa Zarhi Tšawuke dist. Zoutpansberg Knobnosen
location

- 25 Wahariyeni wa No.24

- 26 Masangu ya ku luka M'hlava Maluve Ndhove utshama ka
Nwadzeku-dzoku Hlungwani a Šingwidzi dist. Zoutpansberg

- 35. 27 Sangura kutlhava
Musapa Ludumakude Simangwe u tshama ka M'davula Tšawuke
dist. Zoutpansberg Knobnosen location

- 29 Ngula
Gidja Masivekele Šitanga wa Mayinganyi Šikowele Tšawuke
utshama ka M'davula Tšawuke dist. Zoutpansberg Knobnosen loc.

END S. 615.

